

# ADMIRAL ANTUN SBUTEGA

## DVANAEST VJEKOVA BOKELJSKE MORNARICE



Branili su Kotor vjekovima. Učestvovali u mletačkim ratovima protiv Ottomanskog carstva na Mediteranu i Jadranu u oslobođanju Boke od Turaka. Ratovali protiv gusara. Protiv Napoleona.

Pomorci iz Boke učili su pomorskim naukama i vještinama plemiće iz Rusije Petra Velikog.

Peraški kapetan Matija Zmajević imao je važnu ulogu u razvoju ruske ratne flote i ratu protiv Švedske na Baltiku. Dobio je čin admirala i postao komandant luke Petrograda. Kapetan Ivo Višin iz Prčanja svojim jedrenjakom „Splendido“ 1852. godine oplovio je svijet...

U vremenu kada Kotor postaje jedna od najpoznatijih turističkih destinacija koja preuzima primat mnogim svjetskim metropolama turizma (prvenstveno zbog svoje istorije, materijalne i duhovne baštine), raste interesovanje za jedan od njegovih simbola, utkanih u istoriju grada.

Otkriva Kotor svojih dvadeset vjekova i epoha u kojima su se susretale civilizacije i narodi, religije i kulture, tradicije, arhitekturu: od Rimljana – osnivača grada, brojnih invazija varvara kojima kotorska utvrđenja odolješe, vladavina: Vizantije, Duklje, Raške, Mletačke republike, Austrije, Napoleona, ataka turške flote i gusara...

Kotor je, ističe se sa ponosom, često mijenjao vladare, ali je uvijek uspijevao da sačuva visok stepen autonomije.

Zasluge za odbranu grada, ali i razvoj trgovine, kontakte sa najnaprednjim državama tih vremena, uspjehe u diplomatsiji, čuvanju vjere, obrazovanju svog naroda, ali i stranca, imali su pomorci.

Jedan od simbola Kotora, grada među mnogo drevnih primorskih gradova, ali sa jedinstvenom tradicijom koja traje dvanaest vjekova, je bratovština Bokeljska mornarica Kotor. Osnovana je, prema tradiciji i nekim istorijskim indicijama, 809. godine. Poslije Crkve, to je najstarija postojeća institucija u Kotoru, Boki Kotorskoj i Crnoj Gori i, koliko je poznato, najstarija postojeća pomorska institucija na svijetu.

## Razgovor vodio: Saša Samardžić

**U kojoj mjeri je dvanaest vjekova Bokeljske mornarice dalo pečat istoriji Boke Kotorske?**

**Kakvu ulogu ima kult Svetog Tripuna u nastanku Bokeljske mornarice i kako se danas čuva?**

**Admiral Antun Sbutega:** „Bokeljska mornarica je u toku 1210 godina bila protagonist i svjedok pomorske, političke, kulturne i duhovne istorije Boke i sačuvala memorije i tradicije. U mnogim primorskim gradovima Europe postojale su u srednjem vijeku bratovštine pomoraca i trgovaca od kojih su neke, kao Hanzeatska liga na sjeveru Evrope, imale veliku ekonomsku, vojnu i političku moć. No, sve su davno nestale. Bokeljska mornarica je jedina koja je opstala i preživjela promjene država, ratove, revolucije, opsade, zemljotres, bila je ukidana i obnavljana, pokazujući ogromnu vitalnost, zahvaljujući entuzijazmu, preduzimljivosti i hrabrosti svojih članova i vrijednostima na kojima je utemeljena. Pokazala je sposobnost prilagodavanja brojnim promjenama u toku vjekova, ne odričući se tih vrijednosti. U toku četiri vijeka mletačke vladavine Boka je bila granica kršćanske Evrope prema Otomanskom carstvu i Mornarica je tada imala višestruke funkcije: bila je vjerska bratovština i okupljala sve pomorce i pomorske trgovce, štitila njihove interese i obrazovala ih, bila je humanitarna organizacija, pomorska i lučka uprava, organizovala prvu pomorskiju poštu na Jadranu, sa ratnim brodovima branila zaliv i obale Jadrana i učestvovala u pomorskim bitkama na Mediteranu. Niko se nije mogao baviti pomorstvom i pomorskom trgovinom ko nije bio njen član. Pomorstvo je bilo najvažnija djelatnost i omogućilo veze sa najrazvijenijim civilizacijama Mediterana i Evrope, pa je Mornarica bila i bitan faktor kulturnog razvoja i praktično sve kulturno nasljeđe Boke su stvorili pomorci.

Mornarica je neraskidivo vezana za kult Svetoga Tripuna, osnovana prilikom donošenja relikvija ovog sveca u Kotor 809. g. Iako je sve do XIX vijeka njen zaštitnik bio Sveti Nikola, najvažnija svetkovina za bratovštinu je bila ona Svetoga Tripuna. Nju je organizovala Mornarica i od mletačkih vlasti preuzimala tom prilikom na tri dana upravljanje Kotorom. Vjekovima se tradicionalno kolo plesalo samo na dan Svetoga Tripuna, a od XIX vijeka Sveti Tripun je zaštitnik Mornarice.

Osnovne vrijednosti Bokeljske mornarice izražene su u njenom motou Fides et Honor – Vjera i čast.

Bratovština je, tokom postojanja, prešla put od humanitarne, vojne, do memorijalne organizacije.

**Vrijednosti kojima se Bokeljska mornarica rukovodila su i otvorenost za sve nacije, vjere i profesije?**

Geslo Vjera i čast odražava suštinske vrijednosti Mornarice, koja je do XIX vijeka bila i vjerska bratovština. Nastala je dok je Crkva bila jedinstvena, a kult njenih zaštitnika Svetog Nikole i Svetog Tripuna je zajednički katolicima i pravoslavnima. Poslije razdvajanja Istočne i

Zapadne crkve, Mornarica je bila katolička bratovština, ali su njeni članovi bili i pravoslavni, posebno kada su u XVIII vijeku oni postali većina u Boki; neki od njih su obavljali najviše funkcije, poput funkcije admirala. Reformama u XIX i XX vijeku Mornarica je postala laička organizacija, otvorena za osobe svih konfesija, nacija, profesija i kultura koje prihvataju njene vrijednosti, tradicije i Statut. Nije više bratovština samo pomoraca, iako veliki dio članstva čine pomorci i pomorski stručnjaci.

Kotor, Perast, Prčanj i Dobrota podarili su tako obrazovane i vještne pomorce da su za svoje ratne i druge zasluge dobijali od Mletačke republike brojne privilegije, a istaknuti pojedinci plemečke titule i viteške redove.

U istorijatu Bokeljske mornarice navodi se: „Krajem XVIII vijeka Boka je raspolagala sa preko 300 jedrenjaka i veoma razvijenom pomorskom trgovinom... Kapetanu Marku Martinoviću iz Perasta je od strane mletačke vlade 1698. godine bilo povjerenovo školovanje grupe ruskih plemića koje je car Petar Veliki poslao duždu u Veneciju da se obuče u pomorskom nauku i vještina... Peraški kapetan Matija Zmajević odlazi 1712. godine u Rusiju, gdje mu car Petar Veliki povjerava značajne zadatke u razvoju ratne flote i ratu protiv Švedske na Baltiku i on zbog svojih zasluga dobija čin admirala i postaje komandant luke Petrograda...“ Kapetan Ivo Visin iz Prčanja svojim jedrenjakom „Splendido“ 1852. godine oplovio je svijet...

**Možete li, kao profesor koji je odškolovao mnogo generacija, objasniti takve uspjehe pomoraca iz Boke?**

Stanovništvo Boke je od početka istorije do danas usmjereno na more. Pomorstvo je, sve do prije oko 150 godina, bilo najrizičnije zanimanje, koje je zahtijevalo veliku hrabrost, fizičku, duhovnu i moralnu snagu, složena znanja i vještine. Bilo je izvor velikog bogatstva, omogućivalo sticanje dragocjenih i skupih predmeta, upoznavanje drugih država, naroda, kultura. Usmjereno na pomorstvo se prenosila u okviru porodice, a u tome je i Mornarica imala bitnu ulogu. Tako su se akumulirala znanja i iskustva, stvorena je pomorska tradicija koja je utkana u sve dimenzije života Boke. Plovidba zahtjeva sposobnost zajedničkog života i rada posade, solidarnost i spremnost za žrtvu. Hiljade članova Mornarice je poginulo u pomorskim nesrećama, bitkama i okršajima sa gusarima, a mnogi su za svoje podvige dobili najviše odlikovanja. To je oblikovalo jake karaktere i sklonost prema pomorstvu. Bitno je pomorsko obrazovanje, čime se vjekovima bavila Mornarica i njeni istaknuti članovi. U Kotoru je 1849. osnovana Srednja pomorska škola, a 1959. Viša pomorska škola koja je preuzele Fakultet za pomorstvo, na kojima su predavali brojni članovi Mornarice, obavljali funkcije direktora, dekana, prodekanata i koji su autori udžbenika, naučnih i stručnih radova.

Pomorstvo je međunarodna djelatnost i kvalitetna znanja i iskustva stečena u Boki su kvalifikovala pomorce, u prošlosti i danas, da budu uspješni i cijenjeni u svijetu, u službi ratnih i trgovackih mornarica brojnih država.

Danas je oko 6–7000 pomoraca iz Crne Gore, većinom iz Boke, uposleno uglavnom na brodo-

vima stranih kompanija i oni ostvaruju prihod od oko 200–300 miliona godišnje.

Prvi poznati lučki kapetan sa titulom admirala u Kotoru bio je Živko Mace (Zivici Mace armarii Cathari) 1440. godine.

Godine 2016. profesor doktor Antun Sbutega, univerzitetski profesor i crnogorski diplomata, postaje četrdeseti admirал u istoriji Bokeljske mornarice.

**Preuzeli ste kormilo organizacije koju su predvodili ljudi od najvećeg ugleda: akademici, naučnici, kapetani, brodovlasnici... Koje ciljeve ste zacrtali?**

Velika je čast biti admiral Bokeljske mornarice. Ja i drugi rukovodioci Mornarice koji su izabrani 2016. doživjeli smo to prije svega kao obavezu i, iako smo svi volonteri, unosimo zajedno sa svim članovima u to veliku energiju i entuzijazam. Imao sam sreću da od djetinjstva dobro upoznam bivše admirale: Rudolfa Giunia, akademika prof. dr Vladislava Brajkovića, dr Miloša Miloševića, viceadmirale akademika dr. Slavka Mijuškovića i prof. dr Bora Ivoševića, kapelana Mornarice don Nika Lukovića i druge, i oni su mi, pored članova moje porodice koja se bavi pomorstvom vjekovima, razvili interesovanje za pomorstvo, istoriju i kulturu, te za Mornaricu.

Usvojili smo 2016. ambiciozni plan rada čiji su najvažniji ciljevi: kandidatura za UNESCO, omasovljene članstva, medijska promocija, saradnja sa školama i fakultetima, unapredjenje saradnje sa bokeljskim opštinama i sa institucijama države, posebno sa Ministarstvom kulture, sa kulturnim institucijama i udruženjima pomoraca, naučnoistraživački rad, izdavačka i kulturna djelatnost, restauracija drevnog oružja i nabavka novih odora, gostovanja u inostranstvu. Mogu sa zadovoljstvom konstatovati da smo te ciljeve u najvećoj mjeri već ostvarili i da je Mornarica danas značajan faktor kulturnog i javnog života.

**Crna Gora je kandidovala Bokeljsku mornaricu za upis na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. Ukoliko se to ostvari, što će to značiti za bratovštinu, Kotor i Crnu Goru?**

Već je činjenica da je Mornarica prvo nematerijalno kulturno dobro koje je Crna Gora kandidovala za listu UNESCO-a od velikog značaja i puno je doprinijela njenoj popularnosti, interesovanju mladih za članstvo i njenoj promociji u inostranstvu. To su pokazala izuzetno uspješna gostovanja Mornarice u Trstu prošle i u Beču ove godine. Upis na listu UNESCO-a bi imao neprocjenjiv značaj za promociju Mornarice, Boke i Crne Gore, njihove istorije i kulture i povećanje njihove atraktivnosti. No, to bi bilo važno i za svijet koji bi tako bolje upoznao jednu jedinstvenu organizaciju i njene višestruke vrijednosti.